t15_card_lar (TMVjooKtM7rkXLfAvCasB4HJDdmiMJz7rjs)

October 27, 2020

Let $v3\_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4\_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_finset\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v3\_card\_lar : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_card\_lar : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k4\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_card\_lar : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k6\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k9\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1\_xboole\_0 : \iota$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.r1\_xboole\_0\ (k4\_xboole\_0\ X0\ X1)\ X1 \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((r1\_tarski\ X0\ X1)\wedge(r1\_xboole\_0\ X1\ X2))\Rightarrow(r1\_xboole\_0\ X0\ X2) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v3\_ordinal1\ X0)\wedge((v4\_ordinal1\ X0)\wedge(\neg v1\_finset\_1\ X0)))\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0))\Rightarrow((\neg(\neg v1\_card\_lar\ X1\ X0)\wedge(\forall X2.(v3\_ordinal1\ X2)\Rightarrow(\neg(X2\in X0)\wedge(r1\_tarski\ X1\ X2))))\wedge(\neg(\exists X2.(v3\_ordinal1\ X2)\wedge((X2\in X0)\wedge(r1\_tarski\ X1\ X2)))\wedge(v1\_card\_lar\ X1\ X0)))) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v3\_ordinal1\ X0)\wedge((v4\_ordinal1\ X0)\wedge(\neg v1\_finset\_1\ X0)))\Rightarrow(\forall X1.(v3\_ordinal1\ X1)\Rightarrow((X1\in X0)\Rightarrow((v2\_card\_lar\ (k6\_subset\_1\ X0\ X1)\ X0)\wedge(v1\_card\_lar\ (k6\_subset\_1\ X0\ X1)\ X0)))) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(r1\_xboole\_0\ X0\ X1)\Rightarrow(r1\_xboole\_0\ X1\ X0) \tag{5}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ X0))\Rightarrow(k9\_subset\_1\ X0\ X1\ X2 = k3\_xboole\_0\ X1\ X2) \tag{6}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.k6\_subset\_1\ X0\ X1 = k4\_xboole\_0\ X0\ X1 \tag{7}$$

Assume the following.

$$v1\_xboole\_0\ k1\_xboole\_0 \tag{8}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.m1\_subset\_1\ (k6\_subset\_1\ X0\ X1)\ (k1\_zfmisc\_1\ X0) \tag{9}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(r1\_xboole\_0\ X0\ X1)\Leftrightarrow(k3\_xboole\_0\ X0\ X1 = k1\_xboole\_0) \tag{10}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v3\_ordinal1\ X0)\wedge((v4\_ordinal1\ X0)\wedge(\neg v1\_finset\_1\ X0)))\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0))\Rightarrow((v3\_card\_lar\ X1\ X0)\Leftrightarrow(\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (k1\_zfmisc\_1\ X0))\Rightarrow(\neg(v2\_card\_lar\ X2\ X0)\wedge((v1\_card\_lar\ X2\ X0)\wedge(v1\_xboole\_0\ (k9\_subset\_1\ X0\ X1\ X2))))))) \tag{11}$$

Theorem 1

$$\forall X0.((v3\_ordinal1\ X0)\wedge((v4\_ordinal1\ X0)\wedge(\neg v1\_finset\_1\ X0)))\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (k1\_zfmisc\_1\ X0))\Rightarrow((v3\_card\_lar\ X1\ X0)\Rightarrow(v1\_card\_lar\ X1\ X0)))$$